





**AM****PM**


## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:**

**Tendéncia: aument deth perilh de lauegi**  
en Dimércoles 13 04 2022




Nhèu umida

**PM:**

**Tendéncia: aument deth perilh de lauegi**  
en Dimércoles 13 04 2022



Nhèu umida

Esguitlament  
de nhèu

### Atencion a era nhèu umida e es esguitlaments.

A prumèra ora deth maitin i aurà majoritariament condicions de lauegi favorables. A compdar de meddia, son probables cada viatge mès nombrosi purgues e lauegi de nhèu umida de mida petita e, locaument, mejana en totes es côtes. Ath delà entath vèspe, enes pales orientadi a nòrd, son probables de manèra isolada lauegi de placa umida de mida mejana e, locaument, grana. Ath delà i a un perilh pronunciat de lauegi d'esguitlament basau.

En zònes de nauta montanya: Encara enes pales ombrères fòrça arribentes, es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada ath pas d'ua persona. Aguestes son a viatges de mida mejana.

Es excursions de montanya e es baishades dehòra de pista an de finalizar d'ora.

### Celh de nhèu

Es condicions son primaueraus.

Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia. Pendent era tarde era ploja causarà sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dejós des 2400 m aproximativament ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

### Tendéncia

Dimèrcles: Queirà ploja enquia en còtes nautes. Damb era penetracion dera umitat, adicionau aument deth perilh de lauegi de nhèu umida. Ath delà per dessús des 2400 m aproximativament se formaràn plaques de vent a viatges inestables.